

Primljeno: 24. 03. 2025

Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-	430/25-	7687/		

Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu

« O M E G A »



81102 Podgorica, « Bulevar Pera Cetkovic » br.86, sprat prvi-br.74-75, p.fah br.98,
tel:++382(0) 20/650-859, tel/fax:++382(0) 20/651-285 mobtel: ++382(0)69/330-943
e-mail: omegarev@t-com.me

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
PODGORICA

Broj: 25/010-02/mf
Podgorica 24.03.2025 .

Predmet: Izvjestaj o transparentnosti o revizijskim angazmanima u 2024 godini

U prilogu dostavljamo Izvjestaj o transparentnosti o revizijskim angazmanima u 2024 godini Društva za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica, sa priložima, saglasno odredbama clana 26, Zakona o reviziji (» Sl.list CG » broj 01/17).

S postovanjem,

Predsjednik Odbora direktora

Sabovic Ibro, dipl.oec.


DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
" O M E G A "
PODGORICA

Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu

« O M E G A »



81102 Podgorica, « Bulevar Pera Cetkovic » br.86 , sprat prvi-br.74-75, p.fah br.98,
tel:++382(0) 20/650-859, tel/fax:++382(0) 20/651-285 mobtel: ++382(0)69/330-943
e-mail: omegarev@t-com.me

IT - 24/010-01

**IZVJESTAJ O TRANSPARENTNOSTI
O REALIZOVANIM REVIZIJSKIM
ANGAZMANIMA U 2024 GODINI**

Podgorica,
21.03.2025 godine

1. Opste informacije (osnivanje i djelatnost)

Prvi organizacioni oblik Društva za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega « Podgorica je bio ortakcko drustvo, koje je osnovano 01.02.2000 godine Ugovorom o osnivanju ortakckog drustva za racunovodstvene poslove i poslove kontrole. Osnivaci su bila dva fizicka lica sa ravnopravnom participacijom u unosu sredstava za rad Društva, a sjediste preduzeca u momentu osnivanja i sve do kraja 2008 godine je bilo u Rozajama.

Na osnovu Ugovora o osnivanju ortakluka, izvršena je registracija kod Privrednog suda u Bijelom Polju po registracionom broju Fi.br. 27/2000 od 01.01.2000 godine, po registracionom ulosku tog Suda broj 1-4635-00.

Društvo u tom organizacionom obliku je na osnovu prednje registracije upisano u evidenciju Zavoda za statistiku s maticnim brojem 02305658 i kod Republickog fonda PIO po registracionom broju 2914010521. Platni promet u zemlji je realizovan preko ziro racuna 50620-601-8-45265 i 55620-601-6-45265 registrovanih kod Zavoda za obracun i placanje, odnosno sluzbe za platni promet.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima iz februara 2002 godine, ovo Društvo je usaglasilo poslovna akta i na osnovu Ugovora o osnivanju društva sa ogranicenom odgovornoscu za racunovodstvene poslove i poslove kontrole » Omega « Rozaje od 01.08.2002 godine, registrovano je kao društvo kapitala. Vlasnicki ulozii kod ovog Društva su se odnosili na dva osnivaca, dva fizicka lica sa pocetnim kapitalom od 400 eur koji su obezbijedjeni od oba osnivaca u iznosima od po 200 eur.

Na osnovu ovog Ugovora usvojen je Statut Društva sa ogranicenm odgovornoscu za racunovodstvene poslove i poslove kontrole » Omega « Rozaje.

Ovo Društvo ima status samostalnog pravnog lica, osnovano privatnim i po porijeklu domacim kapitalom. Društvo nema investicije u druga pravna lica niti je u posedu neke druge kompanije – moze se zakljuciti iz prednje prezentacije.

Statutom Društva su uredjena sledeca pitanja - firma, sjediste, djelatnosti i promjena djelatnosti, odgovornost za obaveze, ulozii osnivaca, status i prava osnivaca, zastupanje, organi upravljanja i djelokrug organa upravljanja, raspodjela profita i pokrice gubitka, promjena organizacionog oblika, poslovna tajna, normativna akta donosenje i promjena, racunovodstvene evidencije i izvjestavanje.

Kompanija » Omega « d.o.o. Podgorica je tada upisana u registar privrednih drustava u Crnoj Gori kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici po registracionom broju 5-0032781/001 od 02.08.2002 godine.

Po registracionom broju 5-0032781/005 od 09.01.2006 godine registrovane su promjene u personalnom sastavu odgovornih lica u kompaniji, a po registracionom broju 5-0032781/008 od 09.10.2007 godine registrovane su promjene po osnovu povecanja osnivackih uloga.

Po registracionom broju 5-0032781/010 od 15.01.2009 godine kod Centralnog registra Privrednog suda registrovana je promjena podataka – promijenjeno je sjediste Društva, od tada je stalna adresa uprave » Bulevar V proleterske » br 148 Podgorica – » Bulevar Pera Cetkovic » br 86 Podgorica.

Saglasno zahtjevima zakonske regulative koja uredjuje oblast obavljanja revizije u Crnoj Gori kompanija » Omega « d.o.o. Podgoric je izvršila i kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore, registrovala promjene Statuta i strukturu organa upravljanja.

Po registracionom broju 5-0032781/013 od 20.07.2017 godine do tada vazeci Statut od 26.09.2011 godine je zamijenjen novim od 18.07.2017 godine. Ovom registracijom je izmijenjena adresa sjedista Društva saglasno promjenama naziva ulica, nova adresa je » Bulevar Pera Cetkovic » broj 86 Podgorica, a ovom registracionom promjenom su izvršene i promjene u organima upravljanja.

Po registracionom broju 5-0032781/014 od 09.03.2021 godine kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore Podgorica, registrovano je usaglasavanje organizacije Društva sa ogranicenom odgovornoscu » Omega « Podgorica s odredbama Zakona o privrednim društvima (» Sl.list CG » broj 65/20 od 03.07.2020 godine).

Po registracionom broju 5-0032781/015 od 09.03.2021 godine kod Centralnog registra privrednih subjekata (tada) Uprave prihoda i carina Crne Gore Podgorica, registrovane su promjene u Odboru direktora Društva sa ogranicenom odgovornoscu » Omega « Podgorica.

Maticni broj Društva je 02305658, shodno Obavjestenju o razvrstavanju Zavoda za statistiku (Monstat) broj 07-12/5-0032781 od 12.01.2006 godine.

Shodno promjenama o sjedistu obavljanja djelatnosti Društvo je registrovalo promjene podataka kod Zavoda za statistiku Crne Gore – Monstat - Obavještenje o razvrstavanju broj 07-12/5-0032781/010 od 26.01.2009 godine. Kompanija » Omega » d.o.o. Rozaje, je bila registrovana kod Poreske uprave Crne Gore kao poreski obveznik poreza na dodatu vrijednost po Rjesenju broj 62-01-00026-0 od 28.02.2003 godine sa sticanjem svojstva poreskog obveznika pocev od 28.02.2003 godine sa PIB-om 02305658 -620.

Saglasno promjenama adrese stalnog mjesta obavljanja djelatnosti kod Poreske uprave Crne Gore – Podrucna jedinica Podgorica izvršena je registracija Društva za poreskog obveznika rezidenta ove podrucne jedinice po Rjesenju broj 30-01-1143-2 od 31.03.2009 godine sa PIB-om 02305658-302

Društvo sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica je registrovano kod Poreske uprave Crne Gore kao poreski obveznik poreza na dodatu vrijednost pocev od 01.04.2003 godine i dalje u kontinuitetu po Rjesenju Poreske uprave Crne Gore broj 62/31-00008-7 od 22.03.2003 godine. Registracioni broj Društva za obveznika za porez na dodatu vrijednost je 62/31-0008-7.

Po rjesenju Poreske uprave Crne Gore – Podrucna jedinica Podgorica broj 31/31-08681-6 od 03.04.2009 godine Društvo je obveznik poreza na dodatu vrijednost po pdv registracionom broju 62/31-00008-7 sa sticanjem svojstva obveznika za porez na dodatu vrijednost pocev od 01.04.2003 godine.

Za obavljanje platnog prometa u zemlji u ovo Društvo je registrovao ziro racune kod :

- NLB Banke ad Podgorica, ziro racun broj 530-10947-55
- Prve Banke Crne Gore ad Niksic / Podgorica, ziro racun broj 535-6881-97,
- Addiko banke ad Podgorica, ziro racun broj 555-9003714265-87.

Djelatnost Društva je odredjena po sifri broj 6920 – racunovodstveni, knjigovodstveni revizorski poslovi i poresko savjetovanje. Ovo je jedina registrovana i sustinska djelatnost Društva, odnosno ova kompanija izuzev poslova kontrola u oblasti finansijskog izvjestavanja ne obavlja druge poslovne aktivnosti.

U izvjestajnom periodu (2023 godina), ovo Društvo je u stalnom radnom odnosu zaposljavalo 3 radnika .

U periodu 01.01.2024 godine do 31.12.2024 godine ovo Društvo je ostvarilo poslovne prihode po osnovu usluga revizije finansijskih iskaza i racunovodstvenih usluga i ostalih usluga u iznosu 119.951 eur.

2. Clanstvo u profesionalnim mrezama

Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica nije clan ni jedne profesionalne mreze.

3. Organizaciona forma, organi upravljanja i kapital

Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica je u organizacionom obliku drustvo sa ogranicenom odgovornoscu i ima status pravnog lica. U ovom organizacionom obliku kompanija » Omega » d.o.o. Podgorica poslovno postoji od avgusta 2002 godine.

Organi upravljanja Društva u organizacionoj formi drustva sa ogranicenom odgovornoscu do jula 2017 godine su bili Osnivaci, koji su imali funkciju i ovlasenja skupstine vlasnika kapitala i Izvršni direktor kao organ poslovođenja.

Nakon izvršenih organizacionih izmjena od jula 2017 godine organi upravljanja su :

Odbor direktora :

1. Sabovic Ibro, ovlaseni revizor, vlasnik 65% udjela, predsjednik,
2. Vukovic Ilinka, ovlaseni revizor, vlasnik 10% udjela, clan,
3. Sabovic Azra, clan.

Odbor direktora od aprila 2023 godine – registraciona promjena 5-0032781/15 od 03.04.2023 godine, ima pet clanova:

1. Sabovic Ibro, ovlaseni revizor, vlasnik 65% udjela, predsjednik,
2. Vukovic Ilinka, ovlaseni revizor, vlasnik 10% udjela, clan,
3. Sabovic Azra, ovlaseni revizor, clan,
4. Vukosavljevic Mihailo, ovlaseni revizor, clan,
5. Sabovic Amra, mr ekonomskih nauka, clan.

Izvršni direktor – organ poslovođenja:

Sabovic Hadzira, vlasnik 25% udjela.

Odbor direktora ima ovlasenja organa upravljanja, a Društvo u poslovima prema trecim licima zastupa Izvršni direktor.

Osnivacki kapital Društva – odnosno udjeli osnivača su iznosili u momentu osnivanja 400 eur i uplaćeni su , odnosno uneseni u preduzeće od strane osnivača u potpunosti . Kapital kompanije je povećan naknadno tako da sada iznosi 26.250 eur i u celosti je unesen u kompaniju i uplaćen u novcu. Kapital Društva se može povećati novim ulozima u novcu ili nenovcanim oblicima koji se pri tom procjenjuju od strane profesionalnih eksperata za tu oblast. Povećanje kapitala je moguće i distribucijom distributivnog dijela kapitala – iz nerasporedjene dobiti , za što je potrebna odluka osnivača.

Na dan izdavanja ovog Izvještaja osnivacki kapital ima sledeću strukturu po vlasnicima:

1. Sabovic Ibro Podgorica = 65% ili 17.062,50 eur,
2. Sabovic Hadzira Podgorica = 25% ili 6.562,50 eur,
3. Vukovic Ilinka Podgorica = 10% ili 2.625,00 eur.

4. Opis upravljačke strukture

Društvom za reviziju finansijskih iskaza sa ograničenom odgovornošću » Omega » Podgorica upravlja Odbor direktora, odnosno to je jedini organ koji ima ovlašćenja da donosi odluke iz nadležnosti skupštine vlasnika udjela kod ovog Društva.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih, izuzev u slučajevima gde je osnovnim aktom predviđena dvotrecinska većina za donošenje odluka. Ovlašćeni revizori u donošenju odluka imaju najmanje 51% glasova, odnosno u ovom momentu ovlašćeni revizori imaju 75% vlasništva u kapitalu, odluke u Odboru direktora se donose sa statusom ravnopravnosti svih članova Odbora , odnosno jedan član jednako jedan glas , što znači da ovlašćeni revizori imaju mogućnost u odlučivanju u obimu 2/3 ili 66,66%.

Shodno prednjem licencirani ovlašćeni revizori prilikom odlučivanja imaju uvijek većinsko upravljačko pravo, odnosno imaju kontrolni uticaj nad upravljanjem i poslovanjem Društva, saglasno osnivačkom aktu i regulativi koja uređuje ovu oblast u Crnoj Gori.

Izvršni direktor Društva za reviziju finansijskih iskaza sa ograničenom odgovornošću » Omega » Podgorica nije ovlašćen licencirani revizor.

5. Opis internog sistema kontrole kvaliteta

Poslove revizije koje izvršava Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ograničenom odgovornošću » Omega » Podgorica, realizuju tri lica – do kraja 2024 godine dva ovlašćena revizora sa licencom, a od početka 2025 godine, tri ovlašćena revizora sa licencom – ovlašćeni licencirani revizori Sabovic Ibro, Vukosavljevic Mihailo i Sabovic Azra.

Politika Društva je da ne zapošljava i ne angazuje veći broj saradnika, a shodno tome vrši se i odabir klijenata, odnosno revizijskih angazovanja, odnosno zbog kadrovskih kapaciteta uglavnom se izbjegavaju veliki sistemi, ali bilo je slučajeva da je Društvo za revizijske angazmane za klijente imalo i ta pravna lica u određenim godinama.

U postupku revizije, poslovna dokumentacija klijenata uglavnom se ispita u punom obimu, u određenim angazmanima u obimu od 100%, jedan broj oko 90%, a u jednom manjem broju angazovanja zaključci u reviziji se baziraju na uzorkovanju dokumentacije.

Klijenti kod kojih se vrši uzorkovanje se uglavnom bave trgovinskom djelatnošću kod kojih se vrši sukcesivno obnavljanje zaliha i prodaja istih, nabavke i prodaje su gotovo identične, sa ustaljenom dinamikom nabavke i prodaje , odnosno sa pokazateljima o broju zaposlenih, ostvarenom prometu, zalihama, troškovima, raspoloživim , odnosno angazovanim sredstvima sa relativno malim odstupanjima u izvještajnim periodima, odnosno bez značajnijih odstupanja i tokom poslovne godine.

Ovako odabrani model revizije, moguće je da nije efikasan, ali pouzdanost u podatke iz finansijskih iskaza koji su potvrđeni kao validni je potpuna, bez mogućnosti greske koja bi se bilo kojom naknadnom inspekcijom mogla utvrditi.

Mogućnost odstupanja stvarnog od činjeničnog stanja, odnosno od stanja koje je izvještajem potvrđeno kao validno, postoji jer sam misljenja da ne postoji apsolutna tačnost, ali takvi slučajevi mogu imati karakter statističke greske.

Misljenja sam da odabrani model rada koji provodi ovo Društvo u revizijama finansijskih iskaza obezbeđuje najveću pouzdanost u validnost izvršenih revizija, odnosno pouzdanost u zaključke i konačno izdato mišljenje u vezi s realizovanim revizijama.

Radnu dokumentaciju iz revizijskih angazovanja pregledava i verifikuje ovlašćeni revizor Vukosavljević Mihailo.

Društvo je usvojilo internu regulativu o edukaciji zaposlenih i kontroli kvaliteta za revizijska angazovanja.

Ukoliko poslovna politika naše kompanije bude da se u narednom periodu angazuju i drugi saradnici tada će se primjenivati odgovarajući pravilnici i procedure trostepene obrade svake poslovne transakcije iz revizije – transakcija pripremljena od strane jednog lica, izvršena od strane drugog lica i provjerena do strane trećeg lica.

Cijenim da sam u revizijama obezbijedio maksimalnu pouzdanost izvedenih zaključaka, odnosno to što je konstatovano u izvještajima o izvršenim revizijama je u potpunosti činjenično stanje koje je revizijom utvrđeno.

Mali obim poslova i mali broj angazovanja lica u revizijama je naš cilj da se obezbijedi kvalitetno obavljanje svih poslova, da komercijalni aspekti nemaju prednost u odnosu na kvalitet, da su poslovi revizije izvršeni, odnosno kontrolisani od strane ovlašćenih licenciranih revizora i da ih potpisuju ovlašćeni licencirani revizori.

6. Zahtjevi regulatornog okvira

Poslovne aktivnosti Društva za reviziju finansijskih iskaza sa ograničenom odgovornošću » Omega » Podgorica su usklađene s zahtjevima odgovarajućih zakonskih propisa i Kodeksa etike za profesionalne računovodje. Ovi zahtjevi, pored ostalog se odnose na - nezavisnost u odnosu na klijenta, obavljanje revizije uz dužnu pažnju i profesionalno prosudjivanje, objektivni pristup u odnosu na klijenta, postovanje povjerljivosti informacija o poslovanju klijenta, obezbjeđivanje odgovarajućeg nadzora nad radom svih članova revizorskog tima, pribavljanje odgovarajućih zadovoljavajućih revizijskih dokaza, prihvatanje svih ostalih zahtjeva predviđenih Zakonom o reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovodje.

Saglasno okviru koji uređuje obavljanje revizije finansijskih iskaza u Crnoj Gori provjerava se, odnosno na samom početku se procjenjuje da li postoje bilo koji limitirajući razlozi koji bi angazovanje naše kompanije u nekom revizijskom angazovanju moglo biti sporno, odnosno da nije saglasno regulatornom okviru vršenja revizije.

Pre svih drugih procjena vrši se procjena nezavisnosti moje (s obzirom da ja jedino i radim revizije), u odnosu na potencijalne klijente. Ako je taj uslov zadovoljen vrši se dalja procjena ispunjenosti uslova za revizijski angazman, te ukoliko su ti uslovi zadovoljeni, postupak prihvatanja revizije se nastavlja, a u onim slučajevima koje prihvatimo zadovoljeni su svi zahtjevi regulatornog okvira za vršenje revizije.

Pored ovih prednjih provjera, ukoliko posumnjamo u postojanje bilo kojih drugih okolnosti koji mogu biti limitirajući faktor u objektivnom vršenju revizije, takve angazmane ne prihvatamo.

Ugovor o reviziji se zaključuje tek nakon što se pouzdano utvrdi da nemamo profesionalnih smetnji za konkretni angazman, ali ukoliko ima i drugih razloga koji ne moraju biti profesionalni (kompromitujuće informacije o klijentu), ne ugovoramo te revizije, a oni angazmani koji su ugovoreni, potpuno su sigurni u svakom aspektu analize, odnosno procjene.

Angazman u nekoj reviziji počinje prijemom zahtjeva potencijalnog klijenta, potom se istom dostavlja odgovarajući upitnik, na osnovu toga, ukoliko se odlučimo da idemo dalje u prihvatanju klijenta, dostavljamo ponudu i konačno potpisujemo ugovor o reviziji.

7. Monitoring

Kontrola rada Društva za reviziju finansijskih iskaza sa ograničenom odgovornošću » Omega » Podgorica je izvršena do sada 2004 godine i u periodu 2019/2020 godina, za revizije izvršene u 2018/2019 godinu.

Institutu sertifikovanih računovodja Crne Gore Podgorica smo do sada redovno dostavljali pregled izvršenih revizija sa ostalim informacijama koje su predviđali upitnikom o prikupljanju potrebnih podataka.

Nadzor koji je u 2019/2020 godini izvršen od strane Ministarstva finansija Crne Gore je rezultirao određenim konstatacijama o slabostima u izvršenju revizijskih poslova kod ovog Društva, koje su po našem mišljenju formalnog karaktera i koje smo prihvatili kao opravdane i dalji rad ćemo usaglasiti sa ciljem da iste budu otklonjene.

Cijenimo i formalnu ispravnost svake poslovne aktivnosti a posebno poslove revizije, ali nam je prevashodno od znacaja realna , odnosno sustinska ispravnost izdatih misljenja i da ista odgovaraju realnom stanju nasih klijenata, na koji nacin eliminisemo svaku mogucnost da na bazi nasih izvjestaja i izdatog misljenja o finansijskim iskazima na koje se izdata misljenja odnose, mozemo dovesti u rizik bilo kog potencijalnog partnera naseg klijenta koji je svoju poslovnu odluku u vezi s nasim klijentima bazirao na nasim izvjestajima. Mogucnost takvih gresaka je samo teorijska, jer od pocetka bavljenja ovim poslom to nam je bio osnovni cilj – da izdato misljenje odrazava stvarnost. Pored toga sto to smatram profesionalnom obavezom, svjestan sam i mogucih i materijalnih i svih drugih posledica, ukoliko bi se eventualno u nekom od revizijskih angazovanja dokazalo drugacije stanje od onoga sto je konstatovano nasim izvjestajima, saglasno izdatim misljenjima.

Za snovanost izdatih misljenja u revizijama koje ce realizovati ovo Drustvo i u narednom periodu ce biti najveca obaveza, sto nije bilo ni do sada sporno, ali imamo obavezu i da sa formalne strane upodobimo radnu dokumentaciju u vezi s revizijama koje ce realizovati Drustva za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica.

8. Izjava o nezavisnosti

U svakom izvjestaju o izvršenju reviziji, koje izdaje Drustvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica, prilazem izjavi kojom potvrđujem svoju nezavisnost u odnosu na reviziju po osnovu koje sam izdao revizorski izvjestaj.

U nastavku je prilagodjen sadrzaje te izjave:

1. U periodu do izdavanja izvjestaja o izvršenju reviziji, nikada nisam bio , osnivač niti ulagač sredstava – vlasnik akcijskog kapitala kod narucioca revizije.
2. U periodu do izdavanja izvjestaja o izvršenju reviziji, nikada nisam obavljao racunovodstvene poslove niti bilo koje druge poslove konsaltinga za narucioca revizije.
3. U periodu do izdavanja izvjestaja o izvršenju reviziji, nisam bio ni u kakvom rodbinskom odnosu sa bilo kim iz rukovodstva narucioca revizije.
4. U periodu do izdavanja izvjestaja o izvršenju reviziji, ne postoje ni bilo koji drugi limitirajuci faktori, definisani profesionalnim Kodeksom etike za angazovanje u reviziji finansijskih iskaza i izdavanje izvjestaja o izvršenju reviziji finansijskih iskaza narucioca revizije.

9. Izjava o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji

Uprava Drustva za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica provodi , odnosno provodice politiku stalnog profesionalnog strucnog usavršavanja licenciranih ovlascenih revizora koji imaju , odnosno koji ce imati radni odnos zasnovan kod ovog revizorskog Drustva.

S obzirom da u ovom momentu ja jedino obavljam poslove revizije , ova izjava se za sada odnosi samo na mene , a ukoliko se broj revizora poveca u narednom periodu , ista ce imati vaznost i za ostale.

10. Parametri za utvrđivanje zarada glavnih partnera za reviziju

U ovom momentu Drustvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica u stalnom radnom odnosu ima jednog ovlascenog licenciranog revizora koji je ujedno i vecinski vlasnik uloga kod ovog Drustva.

Zbog ovih okolnosti ne postoje posebno utvrđeni kriteriji za odredjivanje zarade revizora u odnosu na obim izvršenih usluga, jer poslovni rezultat se efektira preko kumulativnog poslovnog rezultata – nerasporedjene dobiti .

Ukoliko u narednom periodu ovo Drustvo bude anagovalo partnere, odnosno ovlascene revizore u revizijskim poslovima tada ce se urediti politika nagrađivanja revizora za obavljene posao.

Ova pitanja bi se u tom slucaju uredila internim aktom za utvrđivanje zarade licenciranih ovlascenih revizora koji potpisuju izvjestaje o obavljenim revizijama .

11. Revizijski angazmani i ostale poslovne aktivnosti u 2024 godini

Drustvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornoscu » Omega » Podgorica za 2024 godinu je ostvarilo prihode u ukupnom iznosu 122.631 eur :

- Prihodi od izvršenih usluga revizije = 106.349 eur,
- Prihodi od racunovodstvenih usluga = 9.779 eur,
- Prihodi od zakupa prostora = 2.400 eur,
- Prihodi po osnovu otpisa obaveza = 1.144 eur,
- Prihodi od kamata = 2.679 eur,
- Ostali prihodi 280 eur.

IZVJESTAJ PRIPREMIO :

Predsjednik Odbora direktora

Sabovic Ibro dipl.pec - revizor



DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
" O M E G A "
PODGORICA